

KING & JURGENS LLC

HENRY A. KING (1)
GEORGE B. JURGENS III
ROBERT J. BURVANT (1)
J. GRANT COLEMAN, LLM (2)(4)
ERIC E. JARRELL
LEN R. BRIGNAC (1)(3)(5)
TIMOTHY S. MADDEN
ROBERT J. STEFANI (1)(2)(7)

JAMES D. BERCAW
JEFFREY M. BURMASTER
MICHAEL L. VINCENZO
JOHN A. CANGELOSI
MICHAEL J. CERNIGLIA (9)
JEDD S. MALISH

COUNSELORS AT LAW
201 ST. CHARLES AVENUE
45TH FLOOR
NEW ORLEANS, LA 70170
TELEPHONE: (504) 582-3800
FAX: (504) 582-1233

W. SPENCER KING
D. BURKE STOUGH
MARIE O. LUIS
PATRICK T. ISACKS

Of Counsel:
MICHAEL S. WRIGHT (8)
JOANNE MANTIS (6)
KRYSTIN M. FRAZIER-
SANTIAGO (1)

(1) ALSO ADMITTED IN TEXAS
(2) ALSO ADMITTED IN WASHINGTON, D.C.
(3) ALSO ADMITTED IN FLORIDA

(4) TAX LAW SPECIALIST
CERTIFIED BY THE LOUISIANA
BOARD OF LEGAL SPECIALIZATION
(5) REGISTERED PATENT ATTORNEY

(6) ALSO ADMITTED IN GREECE
(7) ALSO ADMITTED IN NEW YORK
(8) ADMITTED IN TEXAS ONLY

(9) ALSO ADMITTED IN COLORADO

James D. Bercaw
Attorney at Law
jbercaw@kingjurgens.com
504.582.1272 Direct

February 19, 2025

Bureau of Ocean Energy Management
Gulf of Mexico OCS Region
1201 Elmwood Park Blvd.
New Orleans, LA 70123

Attn: Adjudications

Re: Third Amended and Supplemental Lien Affidavit, Statement of Operator's Privilege and Notice of Claim of Lien:
Federal Lease OCS-G 1610, Block 65, South Pass Area, South and East Addition;
Federal Lease OCS-G 1901, Block 64, South Pass Area, South and East Addition;
Federal Lease OCS-G 1966, Block 152, Main Pass Area; and
Federal Lease OCS-G 1967, Block 153, Main Pass Area

Enclosed please find the original document which we request be filed as follows:

1. Name of document being filed: Third Amended and Supplemental Lien Affidavit, Statement of Operator's Privilege and Notice of Claim of Lien
2. List leases affected:
 - a. Federal Lease OCS-G 1610, Block 65, South Pass Area, South and East Addition;
 - b. Federal Lease OCS-G 1901, Block 64, South Pass Area, South and East Addition;
 - c. Federal Lease OCS-G 1966, Block 152, Main Pass Area; and
 - d. Federal Lease OCS-G 1967, Block 153, Main Pass Area
3. Debtor: Renaissance Offshore, LLC
The Statement of Operators' Privilege has not been assigned.

4. Category: Number 6 – Liens and Lien Affidavit
5. Contact Name: James D. Bercaw, King & Jurgens, L.L.C.,
201 St. Charles Ave., 45th Floor, New Orleans, LA 70170
504-582-3800; jbercaw@kingjurgens.com on behalf of GOM Shelf LLC.

Please file the original and return a copy to reflect filing. Thank you for your assistance.

Sincerely,


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "James D. Bercaw", with a long horizontal line extending to the right from the end of the signature.

James D. Bercaw

Enclosures

Plaquemines Parish Recording Page

Kim Turlich-Vaughan
Clerk of Court
PO Box 40
Belle Chasse, LA 70037
(504) 934-6610



Received From :
KING & JURGENS LLC
201 ST CHARLES AVE 45TH FL
NEW ORLEANS, LA 70170

First MORTGAGOR

RENAISSANCE OFFSHORE LLC

First MORTGAGEE

GOM SHELF LLC

Index Type : MORTGAGE

File # : 2025-00000470

Type of Document : MATERIALMANS LIEN

Book : 863

Page : 686

Recording Pages : 9

Recorded Information

I hereby certify that the attached document was filed for registry and recorded in the Clerk of Court's office for Plaquemines Parish, Louisiana.

This instrument was eRecorded.
On (Recorded Date) : 02/18/2025
At (Recorded Time) : 3:25:12PM



Kim Turlich-Vaughan

Clerk of Court

Return To : KING & JURGENS LLC
201 ST CHARLES AVE 45TH FL
NEW ORLEANS, LA 70170

**THIRD LIEN AFFIDAVIT, STATEMENT OF
OPERATOR'S PRIVILEGE AND NOTICE OF CLAIM OF LIEN**

STATE OF TEXAS

COUNTY OF MONTGOMERY

BEFORE ME, the undersigned authorities, personally came and appeared:

BYRON J. MCDONALD (the "**GOM Shelf Affiant**"),
a duly authorized representative of GOM Shelf LLC,
whose mailing address is GOM Shelf LLC
2107 Research Forest Drive, Suite 250
The Woodlands, Texas 77380

who, being duly sworn, did depose and say that:

1. GOM Shelf Affiant is the Sole Manager of GOM Shelf LLC ("**GOM Shelf**") and is duly authorized to make and is making this Lien Affidavit, Statement of Operators' Privilege and Notice of Claim of Lien (this "**Notice and Statement**") for and on behalf of GOM Shelf.
2. GOM Shelf is located at 2107 Research Forest Drive, Suite 250, The Woodlands, Texas, 77380. GOM Shelf is successor in interest of and from Ocean Energy, Inc in the mineral leases and agreements discussed herein.
3. GOM Shelf is claiming a privilege under La. R.S. 9:4881, *et seq.*, and under other applicable laws, rules, regulations and agreements.
4. GOM Shelf is the operator and owner of a working interest with respect to each of the following federal offshore leases bearing the serial numbers indicated and affecting areas situated in the Outer Continental Shelf of the Gulf of Mexico, adjacent to the State of Louisiana (collectively, the "**Properties**"):
 - a. **Federal Lease OCS-G 1610**
All of Block 65, South Pass Area, South and East Addition, OCS Leasing Map, Louisiana Map No. 9A;
 - b. **Federal Lease OCS-G 1901**
All of Block 64, South Pass Area, South and East Addition, OCS Leasing Map, Louisiana Map No. 9A;

c. Federal Lease OCS-G 1966

That portion of Block 152 more than 3 geographical miles seaward of the line described in par. 1 of the Supplemental Decree of the U.S. Supreme Court entered December 13, 1965 in the United States v. Louisiana No. 9 Original (382 US 288), Main Pass Area, OCS Leasing Map, Louisiana Map No. 10; and

d. Federal Lease OCS-G 1967

All of Block 153, Main Pass Area, OCS Leasing Map, Louisiana Map No. 10

5. Renaissance Offshore LLC ("**Renaissance**") is located at 820 Gessner Road, Suite 760, Houston Texas 77024. Renaissance is the owner of record of an undivided working interest in and to each of the Properties and is a non-operator under the applicable joint operating agreements that pertain to each of the Properties.
6. GOM Shelf, as operator of the Properties, has provided labor, materials and/or supplies with respect to the Properties for and in connection with the drilling and/or operation of oil and/or gas wells located thereon (collectively, the "**Services**"). Such Services were conducted on behalf of the owners of the Properties, including Renaissance. A summary of the invoices for the Services is attached hereto and made a part hereof as Exhibit "A". In connection with the rendering of said Services there is presently due and owing to GOM Shelf by Renaissance the aggregate principal sum of **\$4,310,783.53**, plus interest due from the due date, cost of preparing and filing this Statement and Notice, and reasonable attorneys' fees.
7. As of the date of this Statement and Notice, the aforementioned debt of **\$4,310,783.53**, has not been paid by Renaissance, is past due and owing and all just credits have been allowed.
8. This Statement and Notice is being made in accordance with La. R.S. 9:4881, *et seq.*, and all other applicable laws, rules, regulations and agreements, for the purpose of providing notice of and preserving the charge, ownership rights, and/or lien privilege granted by law, contract or otherwise to GOM Shelf for the full amount due, plus interest as provided by contract or law until paid, plus late fees, costs associated with preparing and recording this Statement and Notice, reasonable attorneys' fees provided by contract or law in further attempts to collect said amount, and all fees and costs associated with any release or cancellation.
9. Any and all rights afforded GOM Shelf are secured by the following property owned or acquired by Renaissance:

- (i) All of the interest of Renaissance, whether operating rights interest, working interest, record title interests, or otherwise in the Properties;
 - (ii) All of the interest of Renaissance in and to all wells, buildings, tanks, leaseholds, platforms, facilities, pipelines and other equipment or facilities located on the Properties, whether specifically described herein or not;
 - (iii) All of the interest of Renaissance in and to all movables on the well sites that are used or consumed in operations, other than moveable only transiently on the well sites for repair, testing or temporary use;
 - (iv) All of the interest of Renaissance in and to all hydrocarbons produced from the Properties; and
 - (v) Any and all production proceeds received by Renaissance for the sale of its interest in and to said hydrocarbons.
10. GOM Shelf Affiant further deposes and says that this Statement and Notice is made and executed for the purpose of preserving the lien and privilege granted by law, as aforesaid, that GOM Shelf expressly reserves all rights, contractual and legal, to secure or enforce payment of all monies owed to it, and that this Statement and Notice is not intended, and should not be construed, to be a limitation or restriction of GOM Shelf's rights under the aforementioned statute or otherwise, all of which rights being expressly reserved.
11. The GOM Shelf further declares that this Statement and Notice will be filed with the Clerk of Court and Recorder of Mortgages in and for *Plaquemines Parish*, State of Louisiana, and requests that the same be recorded in accordance with the provisions of La. R.S. 94881, *et seq.*

{THE REMAINDER OF THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK}

IN WITNESS WHEREOF, this Statement and Notice is executed on this ____ day of February, 2025, by GOM Shelf Affiant and me, Notary Public, in the presence of the undersigned competent witnesses.

WITNESSES:

[Handwritten Signature]
Signature

Walter Weeber
Printed Name

[Handwritten Signature]
Signature

Travis Hough
Printed Name

GOM Shelf LLC

By: [Handwritten Signature]
Name: **Byron J. McDonald**
Title: **Sole Manager**

STATE OF TEXAS §
COUNTY OF MONTGOMERY §

This instrument was acknowledged before me this 18th day of February, 2025 by **Byron J. McDonald**, as Sole Manager of GOM Shelf LLC, a Delaware limited liability company, on behalf of said limited liability company.

[Handwritten Signature]
Notary Public's Signature

Personalized Notary Seal:



EXHIBIT "A" TO
THIRD LIEN AFFIDAVIT, STATEMENT OF
OPERATORS' PRIVILEGE AND NOTICE OF CLAIM OF LIEN

Exhibit "A"

Inv#	Vouch#	Type	Well	Date	Bal-Due 1/24/25
16943	214296	IB	SP65APLT	6/30/2024	\$ 83,943.71
17035	222829	IB	MP152A1500	8/31/2024	\$ 752.25
17046	222829	IB	MP152A2082	8/31/2024	\$ 752.24
17047	222829	IB	MP152B0440	8/31/2024	\$ 2,515.27
17048	222829	IB	MP152B1200	8/31/2024	\$ 1,023.29
17049	222829	IB	MP152B1500	8/31/2024	\$ 860.44
17050	222829	IB	MP152B2002	8/31/2024	\$ 360.43
17051	222829	IB	MP152B22A0	8/31/2024	\$ 360.39
17052	222829	IB	MP152B3000	8/31/2024	\$ 360.43
17053	222829	IB	MP152B31A0	8/31/2024	\$ 360.43
17054	222829	IB	MP152C0000	8/31/2024	\$ 720.74
17055	222829	IB	MP152C0205	8/31/2024	\$ 1,144.20
17056	222829	IB	MP152C0600	8/31/2024	\$ 1,273.75
17057	222829	IB	MP152C0800	8/31/2024	\$ 1,755.83
17058	222829	IB	MP152C1100	8/31/2024	\$ 1,055.30
17059	222829	IB	MP152C3100	8/31/2024	\$ 2,977.17
17060	222829	IB	MP152C3200	8/31/2024	\$ 1,765.41
17061	222829	IB	MP153A1780	8/31/2024	\$ 594.76
17062	222829	IB	MP153B0100	8/31/2024	\$ 360.41
17063	222829	IB	MP153B03A0	8/31/2024	\$ 1,652.26
17064	222829	IB	MP153B1002	8/31/2024	\$ 360.43
17065	222829	IB	MP153B1700	8/31/2024	\$ 354.96
17066	222829	IB	MP153B1800	8/31/2024	\$ 395.31
17067	222829	IB	MP153B2500	8/31/2024	\$ 360.43
17068	222829	IB	MP153B2700	8/31/2024	\$ 360.43
17069	222829	IB	MP153B28T	8/31/2024	\$ 303,655.15
17070	222829	IB	MP153C0200	8/31/2024	\$ 12,114.28
17071	222829	IB	MP153C1200	8/31/2024	\$ 3,795.86
17072	222829	IB	MP153C1301	8/31/2024	\$ 7,445.13
17073	222829	IB	MP153C1400	8/31/2024	\$ 1,142.82
17074	222829	IB	MP153C1700	8/31/2024	\$ 720.78
17075	222829	IB	MP153C1800	8/31/2024	\$ 405.10
17076	222829	IB	MP153C0000	8/31/2024	\$ 1,103.04
17077	222829	IB	MP153C2100	8/31/2024	\$ 6,491.51
17078	222829	IB	MP153C2200	8/31/2024	\$ 1,340.01
17079	222829	IB	MP153C2600	8/31/2024	\$ 815.61
17080	222829	IB	MP153C2700	8/31/2024	\$ 352.98
17081	222829	IB	MP153C2800	8/31/2024	\$ 311.26
17082	222829	IB	MP153C2901	8/31/2024	\$ 315.10
17083	222829	IB	MP153C3002	8/31/2024	\$ 3,832.69
17084	222829	IB	MP153CPT	8/31/2024	\$ 130,730.24
17085	222829	IB	SP06A0300	8/31/2024	\$ 752.41
17086	222829	IB	SP06A1300	8/31/2024	\$ 350.81
17087	222829	IB	SP06A1401	8/31/2024	\$ 1,180.25
17088	222829	IB	SP06A2100	8/31/2024	\$ 360.46
17089	222829	IB	SP06A2300	8/31/2024	\$ 1,154.07
17090	222829	IB	SP06A3400	8/31/2024	\$ 360.43
17091	222829	IB	SP06A0100	8/31/2024	\$ 313.65

Inv#	Vouch#	Type	Well	Date	Bal-Due 1/24/25
17092	222829	IB	SP06A0101	8/31/2024	\$ 416.33
17093	222829	IB	SP06A0000	8/31/2024	\$ 353.82
17094	222829	IB	SP06A1200	8/31/2024	\$ 7,495.29
17095	222829	IB	SP06A1600	8/31/2024	\$ 756.26
17096	222829	IB	SP06A1800	8/31/2024	\$ 9,201.47
17097	222829	IB	SP06A2400	8/31/2024	\$ 350.81
17098	222829	IB	SP06A2700	8/31/2024	\$ 345.39
17099	222829	IB	SP06A2800	8/31/2024	\$ 350.77
17100	222829	IB	SP06A2900	8/31/2024	\$ 997.66
17101	222829	IB	SP06A3001	8/31/2024	\$ 2,364.81
17102	222829	IB	SP06A3400	8/31/2024	\$ 752.41
17103	222829	IB	SP06A3600	8/31/2024	\$ 353.78
17104	222829	IB	SP06B1100	8/31/2024	\$ 363.42
17105	222829	IB	SP06B1900	8/31/2024	\$ 393.40
17106	222829	IB	SP06C0300	8/31/2024	\$ 1,198.65
17107	222829	IB	SP06C0300	8/31/2024	\$ 1,126.80
17108	222829	IB	SP06C1000	8/31/2024	\$ 1,006.73
17109	222829	IB	SP06C2300	8/31/2024	\$ 237.49
18000	222829	IB	SP06C2300	8/31/2024	\$ 2,094.10
18001	222829	IB	SP06CPL01	8/31/2024	\$ 6,418.89
18002	222829	IB	SP06CPL02	8/31/2024	\$ 233.35
18003	222829	IB	SP65APLT	8/31/2024	\$ 203,974.01
18489	228171	IB	MP152A1500	9/30/2024	\$ 1,404.33
18490	228171	IB	MP152A2080	9/30/2024	\$ 1,481.18
18491	228171	IB	MP152A2400	9/30/2024	\$ 1,427.67
18492	228171	IB	MP152B1200	9/30/2024	\$ 1,478.19
18493	228171	IB	MP152B1500	9/30/2024	\$ 353.50
18494	228171	IB	MP152B2000	9/30/2024	\$ 350.80
18495	228171	IB	MP152B22A0	9/30/2024	\$ 350.81
18496	228171	IB	MP152B2800	9/30/2024	\$ 2,440.81
18497	228171	IB	MP152B31A0	9/30/2024	\$ 350.81
18498	228171	IB	MP152C0200	9/30/2024	\$ 1,201.08
18499	228171	IB	MP152C0500	9/30/2024	\$ 1,787.21
18500	228171	IB	MP152C0600	9/30/2024	\$ 4,082.93
18501	228171	IB	MP152C0800	9/30/2024	\$ 1,637.78
18502	228171	IB	MP152C1100	9/30/2024	\$ 30,085.02
18503	228171	IB	MP152C1300	9/30/2024	\$ 1,471.49
18504	228171	IB	MP152C1400	9/30/2024	\$ 1,276.44
18505	228171	IB	MP152A1780	9/30/2024	\$ 1,332.25
18506	228171	IB	MP152B1200	9/30/2024	\$ 350.80
18507	228171	IB	MP152B1500	9/30/2024	\$ 2,586.62
18508	228171	IB	MP152B1800	9/30/2024	\$ 350.81
18509	228171	IB	MP152B2000	9/30/2024	\$ 605.09
18510	228171	IB	MP152B22A0	9/30/2024	\$ 425.20
18511	228171	IB	MP152B2400	9/30/2024	\$ 350.79
18512	228171	IB	MP152B2700	9/30/2024	\$ 350.82
18513	228171	IB	MP152B2800	9/30/2024	\$ 255,902.38
18514	228171	IB	MP152C0200	9/30/2024	\$ 3,621.78
18515	228171	IB	MP152C1200	9/30/2024	\$ 1,942.77

Inv#	Vouch#	Type	Well	Date	Bal-Due 1/24/25
18516	228171	IB	MP152C1301	9/30/2024	\$ 1,685.36
18517	228171	IB	MP152C1400	9/30/2024	\$ 1,584.42
18518	228171	IB	MP152C1700	9/30/2024	\$ 999.44
18519	228171	IB	MP152C1800	9/30/2024	\$ 295.03
18520	228171	IB	MP152C2000	9/30/2024	\$ 4,676.41
18521	228171	IB	MP152C2100	9/30/2024	\$ 1,414.93
18522	228171	IB	MP152C2400	9/30/2024	\$ 3,994.38
18523	228171	IB	MP152C2600	9/30/2024	\$ 3,316.24
18524	228171	IB	MP152C2700	9/30/2024	\$ 369.45
18525	228171	IB	MP152C2800	9/30/2024	\$ 1,802.34
18526	228171	IB	MP152C2901	9/30/2024	\$ 295.06
18527	228171	IB	MP152C3000	9/30/2024	\$ 4,624.28
18528	228171	IB	MP152CPT	9/30/2024	\$ 209,618.36
18529	228171	IB	SP06A0300	9/30/2024	\$ 1,203.84
18530	228171	IB	SP06A1100	9/30/2024	\$ 362.36
18531	228171	IB	SP06A1401	9/30/2024	\$ 2,073.73
18532	228171	IB	SP06A2100	9/30/2024	\$ 350.81
18533	228171	IB	SP06A2300	9/30/2024	\$ 1,910.03
18534	228171	IB	SP06A2800	9/30/2024	\$ 350.81
18535	228171	IB	SP06A0100	9/30/2024	\$ 400.97
18536	228171	IB	SP06A0101	9/30/2024	\$ 382.45
18537	228171	IB	SP06A0900	9/30/2024	\$ 382.37
18538	228171	IB	SP06A1200	9/30/2024	\$ 6,005.67
18539	228171	IB	SP06A1600	9/30/2024	\$ 3,311.83
18540	228171	IB	SP06A1800	9/30/2024	\$ 3,073.42
18541	228171	IB	SP06A2400	9/30/2024	\$ 362.38
18542	228171	IB	SP06A2700	9/30/2024	\$ 468.27
18543	228171	IB	SP06A2800	9/30/2024	\$ 362.36
18544	228171	IB	SP06A2900	9/30/2024	\$ 4,076.00
18545	228171	IB	SP06A3001	9/30/2024	\$ 1,590.71
18546	228171	IB	SP06A3400	9/30/2024	\$ 1,066.78
18547	228171	IB	SP06A3600	9/30/2024	\$ 362.36
18548	228171	IB	SP06B1100	9/30/2024	\$ 350.81
18549	228171	IB	SP06B1900	9/30/2024	\$ 425.10
18550	228171	IB	SP06C0300	9/30/2024	\$ 1,534.88
18551	228171	IB	SP06C1000	9/30/2024	\$ 1,801.65
18552	228171	IB	SP06C2300	9/30/2024	\$ 1,569.56
18553	228171	IB	SP06C2700	9/30/2024	\$ 276.04
18554	228171	IB	SP06C2800	9/30/2024	\$ 295.03
18555	228171	IB	SP06CPL01	9/30/2024	\$ 737.03
18556	228171	IB	SP06CPL02	9/30/2024	\$ 269.03
18557	228171	IB	SP65APLT	9/30/2024	\$ 253,729.77
19026	232727	IB	MP152A1500	10/31/2024	\$ 10,894.15
19027	232727	IB	MP152A2080	10/31/2024	\$ 10,680.16
19028	232727	IB	MP152B1200	10/31/2024	\$ 10,916.88
19029	232727	IB	MP152B1500	10/31/2024	\$ 10,696.91
19030	232727	IB	MP152B1800	10/31/2024	\$ 354.95
19031	232727	IB	MP152B2000	10/31/2024	\$ 354.95
19032	232727	IB	MP152B22A0	10/31/2024	\$ 354.99

EXHIBIT A

Inv#	Vouch#	Type	Well	Date	Bal-Due 1/24/25
19033	232727	IB	MP15283000	10/31/2024	\$ 354.96
19034	232727	IB	MP15283100	10/31/2024	\$ 354.93
19035	232727	IB	MP152C3200	10/31/2024	\$ 10,333.74
19036	232727	IB	MP152C3500	10/31/2024	\$ 11,215.31
19037	232727	IB	MP152C3600	10/31/2024	\$ 11,510.43
19038	232727	IB	MP152C3800	10/31/2024	\$ 10,853.76
19039	232727	IB	MP152C1100	10/31/2024	\$ 15,396.46
19040	232727	IB	MP152C3100	10/31/2024	\$ 10,754.95
19041	232727	IB	MP152C3200	10/31/2024	\$ 11,105.63
19042	232727	IB	MP153A1700	10/31/2024	\$ 372.94
19043	232727	IB	MP153B5100	10/31/2024	\$ 354.95
19044	232727	IB	MP153B5100	10/31/2024	\$ 14,555.07
19045	232727	IB	MP153B1000	10/31/2024	\$ 354.91
19046	232727	IB	MP153B1700	10/31/2024	\$ 866.34
19047	232727	IB	MP153B1800	10/31/2024	\$ 455.82
19048	232727	IB	MP153B2500	10/31/2024	\$ 354.93
19049	232727	IB	MP153B2700	10/31/2024	\$ 354.94
19050	232727	IB	MP153BPLT	10/31/2024	\$ 254,066.68
19051	232727	IB	MP153C0200	10/31/2024	\$ 10,995.44
19052	232727	IB	MP153C1200	10/31/2024	\$ 11,000.39
19053	232727	IB	MP153C1301	10/31/2024	\$ 11,173.16
19054	232727	IB	MP153C1400	10/31/2024	\$ 11,093.45
19055	232727	IB	MP153C1700	10/31/2024	\$ 840.27
19056	232727	IB	MP153C1800	10/31/2024	\$ 311.59
19057	232727	IB	MP153C2000	10/31/2024	\$ 10,294.54
19058	232727	IB	MP153C2100	10/31/2024	\$ 13,435.79
19059	232727	IB	MP153C2400	10/31/2024	\$ 11,652.90
19060	232727	IB	MP153C2600	10/31/2024	\$ 10,729.70
19061	232727	IB	MP153C2700	10/31/2024	\$ 416.00
19062	232727	IB	MP153C2800	10/31/2024	\$ 11,073.79
19063	232727	IB	MP153C2901	10/31/2024	\$ 311.60
19064	232727	IB	MP153C3000	10/31/2024	\$ 357.28
19065	232727	IB	MP153CPLT	10/31/2024	\$ 216,028.54
19066	232727	IB	SP06A40300	10/31/2024	\$ 10,370.55
19067	232727	IB	SP06A41300	10/31/2024	\$ 372.97
19068	232727	IB	SP06A41401	10/31/2024	\$ 11,407.11
19069	232727	IB	SP06A42100	10/31/2024	\$ 354.95
19070	232727	IB	SP06A42300	10/31/2024	\$ 10,819.45
19071	232727	IB	SP06A42400	10/31/2024	\$ 354.93
19072	232727	IB	SP06A42500	10/31/2024	\$ 357.80
19073	232727	IB	SP06A42600	10/31/2024	\$ 372.93
19074	232727	IB	SP06A42700	10/31/2024	\$ 372.93
19075	232727	IB	SP06A1200	10/31/2024	\$ 10,817.85
19076	232727	IB	SP06A1600	10/31/2024	\$ 10,572.64
19077	232727	IB	SP06A1800	10/31/2024	\$ 12,048.37
19078	232727	IB	SP06A2400	10/31/2024	\$ 372.95
19079	232727	IB	SP06A2700	10/31/2024	\$ 414.12
19080	232727	IB	SP06A2800	10/31/2024	\$ 372.91
19081	232727	IB	SP06A2900	10/31/2024	\$ 11,815.79

Inv#	Vouch#	Type	Well	Date	Bal-Due 1/24/25
19082	232727	IB	SP06A31001	10/31/2024	\$ 11,400.53
19083	232727	IB	SP06A3400	10/31/2024	\$ 801.63
19084	232727	IB	SP06A3600	10/31/2024	\$ 372.94
19085	232727	IB	SP06A38100	10/31/2024	\$ 354.92
19086	232727	IB	SP06A3900	10/31/2024	\$ 459.33
19087	232727	IB	SP06A3300	10/31/2024	\$ 18,786.07
19088	232727	IB	SP06A30300	10/31/2024	\$ 11,077.42
19089	232727	IB	SP06A31000	10/31/2024	\$ 10,760.36
19090	232727	IB	SP06A32100	10/31/2024	\$ 294.78
19091	232727	IB	SP06A32300	10/31/2024	\$ 311.60
19092	232727	IB	SP06A3010	10/31/2024	\$ 1,011.52
19093	232727	IB	SP06A3020	10/31/2024	\$ 701.77
19094	232727	IB	SP6SA3L7	10/31/2024	\$ 184,029.42
19096	236145	IB	MP152A1500	11/30/2024	\$ 5,184.29
19097	236145	IB	MP152A2080	11/30/2024	\$ 4,661.87
19098	236145	IB	MP152B2100	11/30/2024	\$ 5,375.89
19099	236145	IB	MP152B1200	11/30/2024	\$ 4,581.31
19100	236145	IB	MP152B1500	11/30/2024	\$ 432.40
19101	236145	IB	MP152B2000	11/30/2024	\$ 432.38
19102	236145	IB	MP152B2200	11/30/2024	\$ 432.38
19103	236145	IB	MP152B2300	11/30/2024	\$ 432.37
19104	236145	IB	MP152B2400	11/30/2024	\$ 432.41
19105	236145	IB	MP152C0200	11/30/2024	\$ 4,728.11
19106	236145	IB	MP152C0500	11/30/2024	\$ 5,814.89
19107	236145	IB	MP152C0600	11/30/2024	\$ 5,343.04
19108	236145	IB	MP152C0800	11/30/2024	\$ 4,929.89
19109	236145	IB	MP152C1100	11/30/2024	\$ 3,712.69
19110	236145	IB	MP152C1300	11/30/2024	\$ 5,179.29
19111	236145	IB	MP152C1400	11/30/2024	\$ 4,561.98
19112	236145	IB	MP152A1780	11/30/2024	\$ 452.26
19113	236145	IB	MP152B1000	11/30/2024	\$ 432.39
19114	236145	IB	MP152B1000	11/30/2024	\$ 10,708.33
19115	236145	IB	MP152B1100	11/30/2024	\$ 432.39
19116	236145	IB	MP152B1200	11/30/2024	\$ 676.58
19117	236145	IB	MP152B1300	11/30/2024	\$ 524.44
19118	236145	IB	MP152B1400	11/30/2024	\$ 432.35
19119	236145	IB	MP152B1500	11/30/2024	\$ 432.40
19120	236145	IB	MP152B1600	11/30/2024	\$ 215,765.00
19121	236145	IB	MP152B1700	11/30/2024	\$ 3,462.41
19122	236145	IB	MP152B1800	11/30/2024	\$ 3,471.00
19123	236145	IB	MP152B1900	11/30/2024	\$ 5,928.78
19124	236145	IB	MP152B2000	11/30/2024	\$ 5,221.25
19125	236145	IB	MP152B2100	11/30/2024	\$ 1,094.64
19126	236145	IB	MP152B2200	11/30/2024	\$ 393.72
19127	236145	IB	MP152B2300	11/30/2024	\$ 4,492.23
19128	236145	IB	MP152B2400	11/30/2024	\$ 5,019.27
19129	236145	IB	MP152C1200	11/30/2024	\$ 6,786.66
19130	236145	IB	MP152C1600	11/30/2024	\$ 4,788.08
19131	236145	IB	MP152C2700	11/30/2024	\$ 485.82

Inv#	Vouch#	Type	Well	Date	Bal-Due 1/24/25
19600	236145	IB	MP153C2800	11/30/2024	\$ 6,453.24
19601	236145	IB	MP153C2901	11/30/2024	\$ 393.70
19602	236145	IB	MP153C3000	11/30/2024	\$ 431.11
19603	236145	IB	MP153CPLT	11/30/2024	\$ 205,630.65
19604	236145	IB	SP06A40300	11/30/2024	\$ 4,896.79
19605	236145	IB	SP06A41300	11/30/2024	\$ 452.26
19606	236145	IB	SP06A41401	11/30/2024	\$ 5,628.71
19607	236145	IB	SP06A42100	11/30/2024	\$ 432.36
19608	236145	IB	SP06A42300	11/30/2024	\$ 4,704.93
19609	236145	IB	SP06A42400	11/30/2024	\$ 432.39
19610	236145	IB	SP06A42500	11/30/2024	\$ 431.17
19611	236145	IB	SP06A42600	11/30/2024	\$ 452.21
19612	236145	IB	SP06A42700	11/30/2024	\$ 452.26
19613	236145	IB	SP06A42800	11/30/2024	\$ 5,088.41
19614	236145	IB	SP06A42900	11/30/2024	\$ 4,828.12
19615	236145	IB	SP06A43000	11/30/2024	\$ 7,885.61
19616	236145	IB	SP06A43100	11/30/2024	\$ 452.25
19617	236145	IB	SP06A43200	11/30/2024	\$ 431.87
19618	236145	IB	SP06A43300	11/30/2024	\$ 452.22
19619	236145	IB	SP06A43400	11/30/2024	\$ 5,818.49
19620	236145	IB	SP06A43500	11/30/2024	\$ 7,930.91
19621	236145	IB	SP06A43600	11/30/2024	\$ 1,133.21
19622	236145	IB	SP06A43700	11/30/2024	\$ 452.25
19623	236145	IB	SP06A43800	11/30/2024	\$ 432.40
19624	236145	IB	SP06A43900	11/30/2024	\$ 524.46
19625	236145	IB	SP06A44000	11/30/2024	\$ 5,032.29
19626	236145	IB	SP06A44100	11/30/2024	\$ 5,082.23
19627	236145	IB	SP06A44200	11/30/2024	\$ 5,073.83
19628	236145	IB	SP06A44300	11/30/2024	\$ 304.78
19629	236145	IB	SP06A44400	11/30/2024	\$ 391.70
19630	236145	IB	SP06A44500	11/30/2024	\$ 3,672.51
19631	236145	IB	SP06A44600	11/30/2024	\$ 771.94
19632	236145	IB	SP06A44700	11/30/2024	\$ 176,203.26
19633	236145	IB	SP06A44800	11/30/2024	\$ 4,663.21
19634	236145	IB	SP06A44900	11/30/2024	\$ 4,291.12
19635	236145	IB	SP06A45000	11/30/2024	\$ 4,678.85
19636	236145	IB	MP152B1100	12/31/2024	\$ 4,371.99
19637	236145	IB	MP152B1200	12/31/2024	\$ 514.35
19638	236145	IB	MP152B1300	12/31/2024	\$ 514.42
19639	236145	IB	MP152B1400	12/31/2024	\$ 514.42
19640	236145	IB	MP152B1500	12/31/2024	\$ 514.42
19641	236145	IB	MP152B1600	12/31/2024	\$ 514.42
19642	236145	IB	MP152B1700	12/31/2024	\$ 514.42
19643	236145	IB	MP152B1800	12/31/2024	\$ 514.42
19644	236145	IB	MP152B1900	12/31/2024	\$ 514.42
19645	236145	IB	MP152B2000	12/31/2024	\$ 514.42
19646	236145	IB	MP152B2100	12/31/2024	\$ 514.42
19647	236145	IB	MP152B2200	12/31/2024	\$ 514.42
19648	236145	IB	MP152B2300	12/31/2024	\$ 514.42
19649	236145	IB	MP152B2400	12/31/2024	\$ 514.42
19650	236145	IB	MP152B2500	12/31/2024	\$ 514.42
19651	236145	IB	MP152B2600	12/31/2024	\$ 514.42
19652	236145	IB	MP152B2700	12/31/2024	\$ 514.42
19653	236145	IB	MP152B2800	12/31/2024	\$ 514.42
19654	236145	IB	MP152B2900	12/31/2024	\$ 514.42
19655	236145	IB	MP152B3000	12/31/2024	\$ 514.42
19656	236145	IB	MP152B3100	12/31/2024	\$ 514.42
19657	236145	IB	MP152B3200	12/31/2024	\$ 514.42
19658	236145	IB	MP152B3300	12/31/2024	\$ 514.42
19659	236145	IB	MP152B3400	12/31/2024	\$ 514.42
19660	236145	IB	MP152B3500	12/31/2024	\$ 514.42
19661	236145	IB	MP152B3600	12/31/2024	\$ 514.42
19662	236145	IB	MP152B3700	12/31/2024	\$ 514.42
19663	236145	IB	MP152B3800	12/31/2024	\$ 514.42
19664	236145	IB	MP152B3900	12/31/2024	

Inv#	Vouch#	Type	Well	Date	Bal-Due 1/24/25
20109	239872	IB	MP153A1780	12/31/2024	\$ 525.83
20110	239872	IB	MP153B0100	12/31/2024	\$ 514.36
20111	239872	IB	MP153B0500	12/31/2024	\$ 16,623.23
20112	239872	IB	MP153B1002	12/31/2024	\$ 514.40
20113	239872	IB	MP153B1700	12/31/2024	\$ 785.32
20114	239872	IB	MP153B1800	12/31/2024	\$ 555.25
20115	239872	IB	MP153B2500	12/31/2024	\$ 514.40
20116	239872	IB	MP153B2700	12/31/2024	\$ 514.42
20117	239872	IB	MP153B3PCT	12/31/2024	\$ 165,036.55
20118	239872	IB	MP153C0900	12/31/2024	\$ 4,514.86
20119	239872	IB	MP153C1200	12/31/2024	\$ 4,530.33
20120	239872	IB	MP153C1301	12/31/2024	\$ 11,247.34
20121	239872	IB	MP153C1400	12/31/2024	\$ 7,852.71
20122	239872	IB	MP153C1700	12/31/2024	\$ 873.94
20123	239872	IB	MP153C1800	12/31/2024	\$ 471.00
20124	239872	IB	MP153C2000	12/31/2024	\$ 4,123.30
20125	239872	IB	MP153C2100	12/31/2024	\$ 4,245.91
20126	239872	IB	MP153C2400	12/31/2024	\$ 4,642.99
20127	239872	IB	MP153C2600	12/31/2024	\$ 4,241.29
20128	239872	IB	MP153C2700	12/31/2024	\$ 515.86
20129	239872	IB	MP153C2800	12/31/2024	\$ 4,333.75
20130	239872	IB	MP153C2901	12/31/2024	\$ 470.97
20131	239872	IB	MP153C3002	12/31/2024	\$ 307.72
20132	239872	IB	MP153C3PCT	12/31/2024	\$ 220,271.58
20133	239872	IB	SP064A0300	12/31/2024	\$ 4,397.75
20134	239872	IB	SP064A1300	12/31/2024	\$ 525.83
20135	239872	IB	SP064B1401	12/31/2024	\$ 4,911.99
20136	239872	IB	SP064B2100	12/31/2024	\$ 514.43
20137	239872	IB	SP064B2300	12/31/2024	\$ 5,486.24
20138	239872	IB	SP064B3400	12/31/2024	\$ 314.47
20139	239872	IB	SP064C0100	12/31/2024	\$ 307.70
20140	239872	IB	SP064C0101	12/31/2024	\$ 525.84
20141	239872	IB	SP064C0900	12/31/2024	\$ 525.83
20142	239872	IB	SP064A1200	12/31/2024	\$ 4,365.38
20143	239872	IB	SP064A1600	12/31/2024	\$ 4,317.35
20144	239872	IB	SP064A1800	12/31/2024	\$ 4,293.10
20145	239872	IB	SP064A2400	12/31/2024	\$ 525.80
20146	239872	IB	SP064A2700	12/31/2024	\$ 360.56
20147	239872	IB	SP064A3800	12/31/2024	\$ 525.84
20148	239872	IB	SP064A2900	12/31/2024	\$ 5,004.39
20149	239872	IB	SP064A3001	12/31/2024	\$ 5,027.72
20150	239872	IB	SP064A3400	12/31/2024	\$ 928.75
20151	239872	IB	SP064A3602	12/31/2024	\$ 325.79
20152	239872	IB	SP065B1100	12/31/2024	\$ 514.41
20153	239872	IB	SP065B1900	12/31/2024	\$ 555.24
20154	239872	IB	SP065B3302	12/31/2024	\$ 5,181.94
20155	239872	IB	SP065C0300	12/31/2024	\$ 4,645.72
20156	239872	IB	SP065C1000	12/31/2024	\$ 4,475.28
20157	239872	IB	SP065C2200	12/31/2024	\$ 235.51

Inv#	Vouch#	Type	Well	Date	Bal-Due 1/24/25
20158	239872	IB	SP065C2300	12/31/2024	\$ 473.93
20159	239872	IB	SP065P101	12/31/2024	\$ 245.53
20160	239872	IB	SP065P102	12/31/2024	\$ 245.53
20161	239872	IB	SP61APL"	12/31/2024	\$ 135,573.32
					\$ 4,310,783.53

EXHIBIT A